

Diaparo tsa sekolo

-  Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
-  Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
-  Antonia Madi
-  1
-  Setswana tn-na



Mosese o o moleele.



Foroko ye e leele.



Kgetsi e e tonna.



Lebante le...



Hutshe e e nyenyane.



Dikausu di khutshwane.



Mme ditlhako tse dintsha.



...di ntekana sentle.



Global Storybooks

globalstorybooks.net

Diaparo tsa sekolo

✍ Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
☒ Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
🔊 Antonia Madi

